



TOLOSA lo 24 de seteme 2010 – N°7

- la letra dau director 2
- omenatge a m. f. brouadelle..... 3
- l'eveniment: "la tuta d'òc". 4
- lo label òc per l'occitan 7
- lo servici de l'emplec..... 8
- edicions 10
- lo cercle del trimèstre 11
- concors de fotografias de l'ieo 09 . 13
- la letra mesadièra 15
- l'agenda 19
- los contactes 26
- las emissions de ràdio. 28
- los sitis internet. 29

La Tuta d'òc

Le nouveau lieu pour tout trouver sur la culture Occitane : livres, CD, DVD et produits dérivés...
Bientôt ouvert à Toulouse!
 11 rue malcosinat – 31000 Toulouse



05 61 11 24 87

Lo novèl luòc per o trobar tot sus la cultura occitana : libres, CD, DVD, e acessòris...
Lèu dubèrt a Tolosa !
 11 carrièra Malcosinat – 31000 Tolosa

Dab l'ajuda de :



INSTITUT D'ESTUDIS OCCITANS, Seccion Regionau Mieidia-Pirenèus

Ostal d'Occitània

09 62 56 09 91

11 carrièra Malcosinat,

06 82 23 44 55

31 000 Tolosa

ieom-pireneus@ieo-oc.org

UA TARDOR DE LAS CARGADAS.

Enguan e atau coma de costuma, la tardor que serà ua pausa d'activitat grana e de nautats entau hialat IEO dens la region.

E mes d'aqueras activitats costumèras, la tardor serà marcada per dus grans eveniments.

Lo prumèr que's tenerà a Tolosa e serà la resulta deus esfòrç importants de la seccion departamentau de Garona-Hauta que va obrir un espaci de difusion culturau a l'Ostal d'Occitània...

Lo dusau eveniment de destacar que'ns ven d'Arièja e qu'ei degut a l'IEO departamentau que va sortir au començament deu mes la sua "letra mesadièra" n°150...

Enguan e atau coma de costuma, la tardor que serà ua pausa d'activitat grana e de nautats entau hialat IEO dens la region.

Plan evidentament, un còp mes, l'actualitat serà marcada per la represa deus cors e talhèrs (tostemps mes numerós), e peu grans eveniments tradicionaus :

- lo festenal Occitània de l'IEO 31 (deu 20 de seteme au 23 d'octobre),
- lo festenal occitan de Pàmias (deu 19 au 21 de noveme),
- las vendémias d'òc de Montalban,

E mes d'aqueras activitats costumèras, la tardor serà marcada per dus grans eveniments. Lo prumèr que's tenerà a Tolosa e serà la resulta deus esfòrç importants de la seccion departamentau de Garona-Hauta que va obrir un espaci de difusion culturau a l'Ostal d'Occitània de Tolosa entà facilitar l'accès aus produits culturaus occitan e intensificar l'animacion culturau de l'Ostal tot lo long de l'annada. Aquò, entà l'IEO 31, qu'arrepresenta ua voluntat pregonda de desvolopar la sua activitat en dar mes vita au siti de Malcosinat.

Lo dusau eveniment de destacar que'ns ven d'Arièja e qu'ei degut a l'IEO departamentau que va sortir au començament deu mes la sua "letra mesadièra" n°150 (que podratz trobar au deguens d'aqueste Dia-

ri). Aquera chifra de 150 qu'ei sinonima de durada, de perseverança e de desvolopament d'ua seccion departamentau que compta uei mes de 100 aderents e que'n ei a preparar lo recrutament d'un tresau salariat maugrat las dificultats que ne mancan pas.

A l'IEO regionau tanben, la rentrada qu'ei ua pausa intensa, que'ns cau assegurar a l'encòp : la gestion deu dorsier de demanda de subvencion de l'ensem de las associacions afiliadas a l'IEO dens la region, la sortida deu Diari 7 e lo foncionament deu servici de l'emplec que coneish un verdader succès. En efèit, lo site de l'emplec passè au mes de julhet lo cap de la centenat d'auhèrtas despuish la sua obertura (mieja heurèr).

Plan evidentament, aquera escajada qu'ei ua grana satisfaccion mès que costa plan de temps e d'esfòrç a la seccion regionau : prospeccion, redaccion, arcuelh,...

A costat d'aqueras satisfaccions, que'ns hasó dòu pèrder a Maria-França Brouardelle, la presidenta deu cercle de Caramauç. Que profitam d'aqueth d'aqueste numèro deu Diari entà aver ua pensa da entà Maria-França e deishar au monde deu sué cercle la possibilitat de rénder un l'omenatge a la sua presidenta.

OMENATGE A MARIA FRANÇA BROUADELLE



Lo Cercle Occitan de Carmauç a agut la dolor de pèdre sa presidenta lo 21 de junh de 2010.

Maria-França Brouardelle aviá creat la seccion locala de Caramauç en octobre de 2007.

Dempuèi tres ans, animava lo cercle amb l'energia, la generositat, la jòia de viure e la devocion que la caracterizava. Passionada per la cultura e la lenga d'òc, donava sens comptar.

Dempuèi de longs meses, lutava contra la malautiá e sas coneissenças d'infirmièra fasián qu'a cada etapa de l'evolucion, anticipava çò que se desenhava.

Nos a daissat uèi una associacion plan viventa, rica de tot çò que li a portat de son tròp cort passatge. Avèm a la velha de la saison de 2010-2011 una pensada esmoguda e sèm preocupats de perseguir al melhor la mission que nos a daissada.

Le Cèrle Occitan de Carmauç a eu la douleur de perdre sa présidente le 21 juin 2010.

Marie France Brouardelle Ravaille avait créé la section locale de Caramauç en octobre 2007.

Depuis trois ans, elle animait le cercle avec l'énergie, la générosité, la joie de vivre et le dévouement qui la caractérisaient. Passionnée par la culture et la langue occitane, elle donnait sans compter.

Depuis de longs mois, elle luttait contre la maladie et ses connaissances d'infirmière faisaient qu'à chaque étape de l'évolution, elle anticipait ce qui se dessinait. Elle nous a laissé aujourd'hui, une association bien vivante, riche de tout ce qu'elle lui a apporté au cours de son trop bref passage. Nous avons à la veille de la saison 2010/2011, une pensée émue et nous sommes soucieux de poursuivre au mieux la mission qu'elle nous a laissée.

L' EVENIMENT : "LOS METÒDES INTERACTIUS".

De CD-Roms per aprene l'occitan

L'IEO31 dèu dubrir a l'Ostal d'Occitània, dens pauc de temps, un Espaci de Difusion de Produits Culturals que se sonarà « la Tuta d'Oc ».

« Avèm efectivament començat de dessénhar lo projècte de la « Tuta d'oc » tre 2002 e l'avèm finalizat per la part luòc de venda en 2006 per la dobertura de l'Ostal d'Occitània. Çaquelà lo luòc que nos es estat autrejat, s'es revelat non acabat dins sas finicions emai sa pichonetat necessitava un amainatjament plan particular. Del còp, lo temps d'amassar l'ensemble dels mejans per o far, sèm estats remandats a 2010 per pensar dobrir la « Tuta d'Oc ».

L'IEO31 dèu dubrir a l'Ostal d'Occitània, dens pauc de temps, un Espaci de Difusion de Produits Culturals que se sonarà « la Tuta d'Oc ». Sebastian Pugin, director de l'IEO Miègjorn-Pirenèus a rencontrats a Veronica Rydezuk recentament embauchada per s'ocupar d'aqueste novèl luòc, e a Joan-Pau Bectivort, director de l'IEO31 que dubrís aquesta novèla activitat per ne saber un bocin mai.

- **Sebastian Pugin** : Quin ei naguda l'idea de l'espaci de difusion culturau?

- **Joan-Pau Bectivort** : L'IEO31 a totjorn aguda una activitat de difusion del libre e de quand en quand de DVD. D'autra part fa temps, que constatam que la cultura occitana beneficia d'un malhum encara magrinèl en matèria de difusion, lo nombre de librariás professionalas o benevòlas, sonque un vintinat, es limitat notadament se gaitam çò que se fa en Bretanha. Doncas l'idèia d'ensajar de menar una accion dins lo domeni es anciana per nosautres e s'es afirmada a través nòstra participacion a l'elaboracion del projècte « Ostal d'Occitània de Tolosa ».

- **S.P.** : Despuish quan de temps tribalhatz a la creacion d'aqueste lòc?

J.P.B. : Avèm efectivament començat de dessénhar lo projècte de la « Tuta d'oc » tre 2002 e l'avèm finalizat per la part luòc de venda en

2006 per la dobertura de l'Ostal d'Occitània. Çaquelà lo luòc que nos es estat autrejat, s'es revelat non acabat dins sas finicions emai sa pichonetat necessitava un amainatjament plan particular. Del còp, lo temps d'amassar l'ensemble dels mejans per o far, sèm estats remandats a 2010 per pensar dobrir la « Tuta d'Oc ».

- **S.P.** : E pòts presentar en quauques mots lo concèpte de la Tuta?

J.P.B. : Tot aquel temps nos a permetut parallèlament de madurar lo projècte ; far mai qu'un luòc de venda tradicional en li associar un e-comèrc e tanben un trabalh de « forum » que permeta lo rencontre amb los creators variats.

Veronica Rydezuk : en efèit, serà un luòc dubèrt al public quel prepausarà l'ofèrta la mai exhaustiva possibla suls produits culturals occitans : libres, CD, DVD e accessòris. En mai del luòc fisic i aurà tanben un luòc virtual : siti e comèrci ont las gentes pòràn trobar la meteissa ofèrta que dins lo luòc fisic.

Aqueste luòc serà un vertadièr pòl cultural amb « los rencontres de la Tuta d'Oc », rencontres d'autors, presentacion de CD e DVD

Volèm prepausar coma ofèrta :
3000 libres, 500 Cd e 150 Dvd.

N'i aurà per tot lo monde : dels
Trobadors als escriveires con-
temporanèus : Mistral, Rou-
quette, Manciet, Vernet, Gardy
...amb romans, crimis, bendas
dessenhadas, poesia

Tot un univèrs serà dedicat a
l'aspecte pedagogic amb dicio-
naris, gramatica, metòde per
aprene la lenga..

Los saberuts e intellèctuals de
tota mena, seràn pas doblidats
amb las rubricas : Istòria, En-
sages e Estudis que d'unis mos-
tran l'influéncia d'Occitània sus
l'Euròpa sancèra.

I aurà tanben de libres sul pa-
trimòni de Tolosa e de l'airal oc-
citan, la cosina, sul camin de
Sant Jacmes , lo canal del Mièg-
jorn...



- **S.P.** : Au nivèu de l'auhèrta
de libres, de que se poderà
trobar a la tuta? (tipos de
libres, quantitats, nautats)

Volèm prepausar coma ofèr-
ta : 3000 libres, 500 Cd e
150 Dvd.

N'i aurà per tot lo monde : dels
Trobadors als escriveires con-
temporanèus : Mistral, Rou-
quette, Manciet, Vernet, Gardy
...amb romans, crimis, bendas
dessenhadas, poesia

Tot un univèrs serà dedicat a
l'aspecte pedagogic amb dicio-
naris, gramatica, metòde per
aprene la lenga..

Los saberuts e intellèctuals de
tota mena, seràn pas doblidats
amb las rubricas : Istòria, Ensages
e Estudis que d'unis mostran
l'influéncia d'Occitània sus
l'Euròpa sancèra.

I aurà tanben de libres sul
patrimòni de Tolosa e de
l'airal occitan, la cosina, sul
camin de Sant Jacmes, lo
canal del Miègjorn...

Fin finala, la Tuta d'Òc serà
un pòl « ressorga » en
produits culturals Occitans.

- **S.P.** : A despart deus libres
de que se poderà trobar a la
Tuta d'Òc.

V.R. : Del costat de la musica , lo
catalog prepausarà una selecc-
cion fòrça diversificada en passar
per los cants tradicionals e poli-
fonics fins a la musica actuala :
jazz, rock, electronica, raggae –
ska.

Pels amators de videò a la **Tuta
d'Òc** , poiretz descobrir la crea-
cion audiovisuala a l'entorn de :
documentaris, ficcions, espec-
tacles pel biais del Dvd

I aurà tanben un part dedi-
cada als produits derivats :
vestits, cartas postalas, jòias
e accessoris : pegassolets,

pòrtaclaus, mapas
d'Occitània, bandièras, « ma-
gnets ».

-**S.P.** : La Tuta d'Òc que vòu
estar plan mes qu'ua botiga,
que vòu crear ua vertadèra
dinamica culturau a l'entorn
de l'Ostal d'Occitània de To-
losa, e'ns pòts presentar la
vòsta volontat en matèra
d'animacion culturau.

V.R. : La **Tuta d'Òc** , tre sa dober-
tura, prepausarà los « **rencontres
de la Tuta** » dins l'encastre de la
programacion de l'Ostal
d'Occitània.

Cada setmana, un rencontre amb
un autor seguit de dedicatòrias e
signaturas. Una vegada per mes,
una presentacion de sortida de
CD o DVD amb lo grop musical o
lo realizator

S.P. : Ara que podem parlar
de tu Varonica, e't pòts pre-
sentar? (puish presentar-ns
lo tue caminament profession-
nau.....)

V.R. : Soi originàri de Be-
sièrs, dins lo Lengadoc Bas.
Totjorn soi estada interessa-
da pel mond cultural, la lite-
ratura, l'art en general.

Puèi, coma m'agrada tanben
lo contacte amb las gents,
passèri un BTS espescializat
dins lo comèrci.

Ai decidit de mestrear la
lenga anglesa pr'amor ja vo-
liái trabalhar dins lo mitan
del torisme cultural e parti-
guèri viure a Londres gaire-
ben 2 ans. Trabalhavi coma
vendeira dins una botiga
d'accessòris sus la cultura
Anglesa.

Puèi, causiguèri de tornar
estudiar en França dins lo
domeni cultural.

Passèri una licéncia de des-
velopament cultural especia-
lizada dins lo mitan compes-
tral. Trabalhèri un an a Sanch
Èli d'Aubrac per una compan-
hiá d'artistas medieval. La
mission èra de conceptualizar

La Tuta d'Òc, tre sa dobertura, prepausarà los « rencontres de la Tuta » dins l'encastre de la programacion de l'Ostal d'Occitània.

Cada setmana, un rencontre amb un autor seguit de dedicatòrias e signaturas. Una vegada per mes, una presentacion de sortida de CD o DVD amb lo grop musical o lo realizator

« La Tuta d'Òc » manca vertadièrament dins Occitània, e cresi a la potencializacion del mercat. La produccion es plan rica e la litteratura occitana es una referéncia per l'Euròpa Sancèra. D'ont mai descobrissi son istòria, sos escrits, sa creacion d'ont mai ai enveja de la partejar a l'entorn de ièu.

« Trabalham fòrça per que la Tuta d'Òc siá dubèrta a l'entorn de Nadal de 2010 ».

un festenal sul camin romiu que prepausava tanplan, al public, la descobèrta de l'edat mejana. Era indispensable de valorizar la cultura occitana e d'ara enlà comencèt mon immersion dins la cultura occitana.

Mercés al festenal que durèt 2 ans, rencontrèri lo mitan occitan de la promocion culturala, los creators, los militants e tot aquò m'agradèt.

Puèi, tornèri a Besièrs e i trabalhèri coma cargada de premsa e de difusion per las companhiás de teatre « lo carriòl » e La Rampa Teatre Interregional Occitan.

Faguèri la promocion d'espectacles en Occitan e apri-gondèri mon immersion dins lo malhum occitan.

Fin finala, pòdi dire qu'ai pas jamai ausit l'occitan a l'Ostal mas ai descobèrt las maravilhas de sa cultura mercés a la creacion e la vòli far conèisser a tot lo mond.

- **S.P. : E las tuas prumèras impressions suu tribalh quina son?**

V.R. : cresi qu'un luòc coma « La Tuta d'Òc » manca vertadièrament dins Occitània, e cresi a la potencializacion del mercat. La produccion es plan rica e la litteratura occitana es una referéncia per l'Euròpa Sancèra. D'ont mai descobrissi son istòria, sos escrits, sa creacion d'ont mai ai enveja de la partejar a l'entorn de ièu.

Es un trabalh que demanda d'investiment mas es vertadièrament apassionant !

De mai, i a un bon escambi amb la còla de trabalh de l'IEO 31 e

de las associacions de l'Ostal Occitània : solidaritat, paratge..

- **S.P. :** Entà acabar, e'ns pòts dar ua data entà l'obertura oficiau?

V.R. : Trabalham fòrça per que la Tuta d'Òc siá dubèrta a l'entorn de Nadal de 2010

S.P. : Aquiu tot, plan evidentament se veges questions d'apondre que las pòts ajustar.

V.R. : Vòli ajustar mon contacte se lo mond an de questions o se sabon d'artistas, de realizators o d'autors que serián interessats per participar al projècte :



Entre senhas e informacions sus la Tuta d'Òc :

Varonica Rydezuk
IEO 31-Tuta d'Òc
Ostal d'Occitània
11 rue Malcousinat
31000 Toulouse
05 61 11 24 85
vrydezuk@ieo31.com

LO LABEL ÒC PER L'OCCITAN



Atau com ac sabetz, la tòca deu labèl qu'ei de comunicar sus las empresas que tribalhan o que volèn tribalhar dens la lenga. Lo labèl "Òc per l'Occitan" que vòu participar a l'espandiment de l'occitan au-deguens de l'economia.

"Lo Diari" a la voluntat de dar mes de visibilitats a las accions sencèras deu hialat IEO en region. Que'ns sembla donc important d'integrar dens la nosta revista ua rubrica consagrada au labèl.

Aquiu la lista de las empresas labellizadas despuish lo darrèr numèro deu Diari.

ADISHATZ- L'Ostalet deu Lavedan (Lorda):

Vestits - Comèrcis diversès -
Nivèl 1: AICÍ L'OCCITAN NOS AGRADA

Adreça: 2, avienguda Manescau Joffre

65100 Lorda

Telefòn : 05 62 94 84 40

Site: www.adishatz.com

mèl: adishatz2@wanadoo.fr

Ostal Joan Bodon :

Musèus - Cespinh / Cespín -
Nivèl 3 : AICÍ L'OCCITAN ES PERTOT

Lo Carrierat, 12800 Cespinh

Telefòn: 05 65 42 16 53,

Telefonèt: 06 10 37 97 45,

Site: ostaljoanbodon.overblog.com

Corriel : ojb12@laposte.net

Kléber Rigal, apiculteur :

Nivèl 2 Parlam occitan amb las abelhas! Etiqueta en oc,
Becede

81130 L illa-de-Tarn

Telefòn : 05 63 40 40 82

Los abelhièrs de Montagut :

Nivèl 1: AICÍ L'OCCITAN NOS AGRADA

Adreça : La Bòria vièlha, 81310 L illa-de-Tarn,

Telefòn : 05 63 33 39 94

mèl : pat.pelissier@laposte.net

Domèni Baron Tomièras, vinhairon independent (apelacion Galhac) :

Nivèl 2 : AICÍ PARLAM L'OCCITAN
Adreça : Domèni Baron Tomièras, La Mailhourié, 81150 Castelnau de Levis

Telefòn : 05 63 60 39 03

Fax : 05 63 53 11 99

Site : www.baronhomieres.com

Oc'tradou, Associacions Culturals per far viure la lenga e la cultura occitanas dins lo canton de L'illa-de-Tarn:

Nivèl 3 : AICÍ L'OCCITAN ES PERTOT

Adreça : Comuna de L'illa-de-Tarn, plaça Paul Saissac, 81310 L'illa-de-Tarn

Telefòn : 05 63 40 40 82

Site : www.oc-tradou.cmonsite.fr

Mèl : oc.tradou@laposte.net

Òc-Bi Miegjorn Pirenèus, associacion per la promocion de l'ensenhament bilingüe francés-occitan :

Nivèl 2 : AICÍ PARLAM L'OCCITAN

Adreça : Òc-Bi Miègjorn-Pireneus, 8 androna Enric Guillaumet, 81000 Albi

Telefòn : 05 63 54 74 21

Corriel : info@oc-bi.org

IEO Miegjorn Pirenèus :

Nivèl 3 : L'OCCITAN ES PERTOT

Adreça : Ostal d'Occitània, 11 carrièra malcosinat, 31000 Tolosa.

Telefòn : 09 62 56 09 91

mèl : ieom-pirenèus@ieo-oc.org

Lo certificat Òc per l'occitan es una iniciativa de l'Ofici per l'occitan en partenariat amb l'Institut d'estudis occitans.

Ofici per l'occitan : 11, carrièra Malcosinat, 31000 Tolosa

05 63 45 10 17 - 06 87 70 42 29

ofici@occitan-oc.org



Animatritz-tecniciàna o animator-tecniciàna en lenga occitana (Pàmias)

Mission: Çò pus essencial de las tasças que lo salariat s'encargarà concernirà la pedagogia, çò es a saber l'organizacion, la gestion e la tenguda dels corsés d'occitan pels adults, amb una regularitat ebdomadària, de talhièrs mai puntuals a destinacion de publics diferents (adults, ostals de retirada, joves), d'estagis de lenga occitana, etc. Lo lòc d'implantacion de l'emplec es lo sièti de las activitats de l'IEO-Arièja, es a dire l'Ostal occitan, a Pàmias, mas lo salariat se desplaçarà pendent la setmana per efectuar son activitat; atal, la zòna d'influéncia de l'emplec serà una granda part del departament d'Arièja. Lo pòst es mai que mai concebut dins lo domeni de la pedagogia. Dins un primièr temps, lo salariat aurà en carga l'organizacion materiala e la tenguda dels corsés e talhièrs donats per la seccion d'Arièja de l'IEO e sos cercles locals e, jos forma de prestacions de servici, per d'autres associacions e estructuras. Al salariat li serà tanben demandat de metre en plaça d'estagis d'occitan. Poirà èsser tanben sollicitat, en foncion dels besonhs e de sas competéncias, per dubrir de tal-

hièrs de cant, de practica teatrala, d'activitats a destinacion d'un jove public. Son trabalh lo menarà tanben a participar a d'emissions de ràdio e a redigir d'articles de premsa per fin de valorizar son activitat pedagogica. Dins l'encastre del collectatge que l'IEO d'Arièja i participa, poirà èsser demandat al salariat de prene part, per sas competéncias pedagogicas, a la valorizacion del material collectat per l'utilizar coma supòrt a de corsés, talhièrs, jòcs, etc., favorizant la practica de la lenga occitana cap a diversés publics. D'un biais general, lo salariat serà integrat a l'ensemble de las activitats de l'IEO d'Arièja e trabalharà en estreita collaboracion amb las doas autras emplegadas e los benevòls implicats dins l'accion de l'IEO.

Competéncias esperadas al moment del recrutament:

Bona mestresa de la lenga occitana, parlada e escrita, amb, s'es possible, coneissenças dialectologicas permetent d'ensènar als adults tanplan en País de Foish e País d'Òlmes coma en Coserans
Sens de la pedagogia Autonomia
Bona organizacion
Permís de menar e vehicul personal (reemborsament dels fraisses de desplaçament)

Descripcion complementària emplegaire:

Durada de trabalh ebdomadària: 20 h de preséncia pedagogica (siá un taus d'activitat de 77 % temps plen)

Oraris indicatius e jorns de trabalh possibles: de la vesprada del diluns al dissabte matin; lo salariat trabalharà generalament en fin de vesprada e en serada (corsés del ser); possibilitats de trabalh en dimenjada dins lo cas d'estagis de lenga, per exemple.

Salari brut mesadièr: 1 061 € (al 01/07/2010) Condicion particulara: èsser en cèrca d'un emplec.

Tipe de contracte: CDI

Debut del contracte: 4 d'octobre de 2010

Nivèl d'estudi desirat: Licéncia

Informacions e demanda de dorsièr de candidatura: Seccion d'Arièja de l'Institut d'Estudis Occitans – 93 car. Major (rue Gabriel Péri) – 09100 PÀMIAS / Pamiers – 05 61 69 60 96 – ieo09@ieo-oc.org. Los dorsièrs de candidaturas son a depausar a l'adreça çai sus abans lo 9 de setembre de 2010. Los candidats retenguts seràn convocats a una audicion orala que se debanarà lo dissabte 18 de setembre de 2010.

Servicial(a) d'estanquet polivalent(a)

Nivèl d'occitan: Se saber exprimir.

Mission: preparacion de pichòta restauracion (tòstas, pan tomatas, carnsalada e formatges...) amb la possibilitat d'aver a far de servici de bevendas, mesa en plaça amb lo netejament de la sala e tampadura de l'establiment.

Competéncias requesidas: Dinamisme e rapiditat, sens de l'iniciativa, adreïça, èsser biaissut, bon sens dels contactes amb la practica de l'estanquet, èsser sociable. Experiéncia demandada de 1 à 3 ans

Debut del contracte: setembre de 2010

Durada del contracte: illimitada
Nombre d'oras per setmana : 8h (possibilitats d'extràs)

Salari mensual: smic de l'ostalariá
Contacte: Estanquet de la Portièra, 42 carrièra dels Blanquièrs, 31000 Tolosa, 05 67 00 65 31, remifirmin@neuf.fr

Mediator cultural

A L'Isla de Baish 32

nivèu òc: nocions de basa

Mission: Lo salariat serà encargat de far la promocion, al dintre d'una associacion, de grops de musicas (concèrts e balètis), deurà tanben préner conneissença del malhum de l'espectacle, organizar e gerir l'adminis-tracion de las viradas e dels eveniments organizats per l'asso-ciacion. Organizarà e gestionarà una tièra (listing) de difusion e de premsa. Lo trabalh administratiu comportarà tanben la cerca de finançaments, la redaccion dels dorsiers de demandas d'ajudas.

Competéncias requesidas :

- Bon contact social e professional.
- Permés de menar
- Francès e espanhòl exigít

- Occitan e catalan sovetat
- bona conneissença de la cultura occitana e mediterranea
- conneissença del mitan de l'espectacle e de son vocabulari (régie, back stage, cathering...)
- utilizacion dels logicials de basa (word, excel, photoshop...)
- nocions de mesa en pagina e grafisme
- nocions de comptabilitat
- nocions administrativas (contractes, fichas de salari, facturas...)
- entreten dels sitis wèb

Descripcion complementària emplegaire:

L'ofèrta es un emplec mutualizat entre doas associacions de Mièg-jorn-Pirenèus lo CAMOM e Sèm e Serem. Lo CAMOM es una associacion dedicada a la promocion de grops de musicas. Sèm e Serem es una associacion portairitz d'un Festenal occitano-catalan Una formacion serà mesa en plaça en foncion de la persona emplegada (lengas, manejaement, grafisme o mestier de l'espectacle...) Lo salari serà majorat en foncion de las resultas de difusion.

Tipe de contracte : CDI, 35 oras/setmana

Debut del contracte : octobre de 2010

Salari mensual: smic + interesament

Director(a) remplaçant(a) a l'IEO Nacionau

L'IEO nacionau que recruta un director(a) en remplaçament deu

titulari deu pòste en conget parentau. A la debuta deu vòste contrat que tribalharatz pendent dus mes dab lo director actua.

Nivèu occitan: Mestresa correnta
Missions: devath l'autoritat deu conselh d'administracion de l'associacion que

- seratz encargat de la gestion e deu desvolopament de l'associacion. Tà d'aquò :
- qu'organizaratz las amassadas deu burèu de l'IEO e los conselhs d'administracion
- qu'encadraratz e qu'animaratz ua equipa de tres salariats. Que seratz tanben lo responsable de las ressorças umanas de l'ostau d'edicion de l'IEO, IEO-IDECO
- que montaratz projectes interregionaus (formacion, transmission familiar de l'occitan, socializacion de la lenga, centre de ressorças...) e projectes europèus e que seguiratz la lor realizacion
- que montaratz un projecte de desvolopament culturau, toristic e agricòle sus ua propietat de l'associacion
- que seratz encargat de l'elaboracion deu budget de l'associacion e deu son seguit
- que tribalharatz tau foncionament federatiu de l'IEO en relacion dab las seccions regionaus e departamentaus de l'IEO.
- que representaratz l'associacion cap a institucions (collectivats...) e associacions partenàrias.

Competéncias requesidas :

- capacitats d'analisi, d'escota e d'adaptacion

- capacitat a tribalhar en equipa e en autonomia
- capacitat a animar amassadas
- experiéncia de gestion de ressorças umanas
- coneishença e practica deu montatge de dorsièrs de demanda de subvencions e de la gestion de projèctes culturaus
- competéncias en gestion financièra
- practica de l'occitan (orau, escrit)
- coneishença de la cultura occitana
- coneishença deu miei associatiu
- practica de l'anglés

- mestresa deus utís informatics (tractament de tèxte, tablers, internet...)
- disponibilitat (desplaments, amassadas lo ser e las dimenjas)
- permés de miar e veicule personau

Descripcion complementària emplegaire

- tipe de contrat: CDD de 14 meses (periòde d'ensag de 3 meses)
- salari: 1700 € net/mes (pòste de quadre, grop G, escalon 400 de la convencion collectiva de l'animacion)
- lòc de tribalh: Tolosa, Ostal d'Occitània

Debut del contracte: 01/11/2010

Nombre d'oras per setmana: 35 oras

Letra de motivacion e CV a enviar abans lo 15 de seteme a IEO Nacionau, Ostal d'Occitània 11 carrièra Malcosinat

31000 Tolosa

Tel : 05 34 44 97 11 ;

direction@ieo-oc.org



EDICIONS

AL CANTON DE MONTALBAN

L'IEO 82 es editor del libre « Al Canton de Montalban ».

Es un obratge istoric e etnografic que conta e mòstra la vida d'un còp èra, en occitan mai que mai. Una introduccion istorica e toponimica d'un centenat de paginas complèta lo libre.

Es un libre plan illustrat (fotografias, cartas postalas e autres documents).

Se pòt crompar al prètz de 35€.

Las comandas e las crompas se fan alrèp de :

IEO 82 - Association Antonin Perbosc / 307 avenue de Montech - 82000 Montauban / 05 63 03 48 70 / ieo82@orange.fr / www.ieo-oc.org/

Se pòt trapar tanben dins las librariás de Montalban.

Centre Cultural Occitan d'Albigés

Dempuèi sièis meses, lo CCOA es installat a l'Ostal Rohegude, prèp de la Scèna Nacionala, a dos passes de l'Universitat d'Albi.

En mai del cors de lenga del divendres, menat per una professora, ofrissèm sièis talhièrs setmanièrs : cant amb participacions al defòra, teatre, botànica que trabalharà en primièr suls arbres del pargue, conversacion en occitan que desembarcarà sus de produccions de ràdio, lenga e literatura, mai que mai del domèni lengadocian, descobèrta d'un libre, ongan « L'ordinari del monde » d'Ives Roqueta.

Dempuèi sièis meses, lo CCOA es installat a l'Ostal Rohegude, prèp de la Scèna Nacionala, a dos passes de l'Universitat d'Albi. La sason 2010-2011 s'organiza al torn d'aquel novèl local.

En mai del cors de lenga del divendres, menat per una professora, ofrissèm sièis talhièrs setmanièrs : cant amb participacions al defòra, teatre, botànica que trabalharà en primièr suls arbres del pargue, conversacion en occitan que desembarcarà sus de produccions de ràdio, lenga e literatura, mai que mai del domèni lengadocian, descobèrta d'un libre, ongan « L'ordinari del monde » d'Ives Roqueta.

Una tièra de conferéncias es prevista lo dissabte al vèspre :

- Plantas faras del país d'òc
- L'òbra de Joan Bodon
- L'occitània vista de defòra
- Fontevrault
- Evocacion de l'escrivan tarnés Leopòld Durand

- La tèrra d'òc del sègle IV al sègle XII
- La fabrica del Saut de Tarn
- L'occitan e lo sacrat.

D'autres dissabtes permetràn de descobrir divèrses autors : August Delfau, Pau-Loís Grenier, Prospèr Estiu, Pau Prouho, August Fourés, Jacme Vedel.

Totas aquelas intervencions se plaçan directament dins la dralha de l'òbra de Rohegude, grand descobreire dels Trobadors e precursor de la lingüistica modèrna.

Al denaut, doas salas son dubèrtas al public; dins una se tròba la bibliotèca de prèst, dins una altra, de libres e revistas en consultacion : lo Centre Occitan Rohegude (COR) vòl èsser al servici dels estudiants e liceans, dels erudits que cèrcan sus la matèria occitana. Un espaci que disèm : descobèrtas, estudis e vulgarizacion.

Aurem tanben d'intervencions en defòra de nòstre local :

Al denaut, doas salas son dubèrtas al public; dins una se tròba la bibliotèca de prèst, dins una altra, de libres e revistas en consultacion : lo Centre Occitan Rohegude (COR) vòl èsser al servici dels estudiants e liceans, dels erudits que cèrcan sus la matèria occitana. Un espaci que disèm : descobèrtas, estudis e vulgarizacion.

quatre seradas dins un cafè, una altra al cafè-poesia, la dictada occitana prèp d'Albi lo 29 de genièr de 2011, la janada sus la plaça de laatedrala lo 25 de junh de 2011, una fèsta dins lo pargue Rohegude a la debuta de junh... e d'animacions dins los ostals de retirats.

Al còp d'activitats pels aderents de l'IEO, afogats de lenga e de cultura occitanas e de manifestacions « grand public ».

Cal ajustar que lo CCOA, en partenariat amb IEO 81, es la cavilha obrièra del concurs d'escritura prepausat cada an als enfants (calandretas e escòlas bilingüas), colegians, liceans e adultes. En 2010-

2011, lo tèma serà : « Mitologia : dels dieus e dels òmes ».

Avèm bastit un programe ambiciós. Trabalham lo mai possible amb las institucions e associacions :

la Comuna d'Albi, la Comunautat de Comunas, lo Conselh General de Tarn, la Conservacion Departamentalà, Ràdio Albigés, RCF, l'Universitat Per Totes, l'Ostal Per Totes d'Albi Nòrd, l'ADOC que assegura una continuitat dins lo domèni economic, la calandreta, l'escòla bilingüa, lo CREO, OCBI, los ostals de retirats e totes los que vòlon participar a la promocion de la lenga e de la cultura occitanas.

Contacte : Centre Cultural Occitan d'Albigés

**Contacte : Nathalie Magne,
Adreça : 28, carrièra Rohegude, 81000 Albi,
Tel : 05-63-46-21-43
Mèl : logrifol@wanadoo.fr**

« PAÏSAGES D'OCCITÀNIA ».

« A l'escasença del Festenal Occitan que se debanarà a Pàmias, lo cercle Occitan-IEO de Pàmias amb l'associacion La Lauseta, organizan un concors de fòtos sul tèma : Païsatges d'Occitània. Tot païsatge, urban, rural serà acceptat. »

« Lo reglament e las inscripcions s'auràn de retirar a l'Ostal Occitan al 93 carrièra Gabriel Péri 09100 Pàmias (ostaloc09@club-internet.fr) a partir del 28 de junh de 2010. »

« Las inscripcions seràn acceptadas fins al 1èr d'octobre de 2010 ».

Aquiu lo reglament del concors de fotografias qu'organiza l'IEO 09 al mes de novembre dins lo quadre del Festenal occitan.

Article 1 : A l'escasença del Festenal Occitan que se debanarà a Pàmias, lo cercle Occitan-IEO de Pàmias amb l'associacion La Lauseta, organizan un concors de fòtos sul tèma : Païsatges d'Occitània. Tot païsatge, urban, rural serà acceptat ; caldrà pas far veire de personas identificablas. Lo concors es reservat als fotografes amators e escolars, en individual o en grop.

Article 2 : Lo reglament e las inscripcions s'auràn de retirar a l'Ostal Occitan al 93 carrièra Gabriel Péri 09100 Pàmias (ostaloc09@club-internet.fr) a partir del 28 de junh de 2010.

Las inscripcions seràn acceptadas fins al 1èr d'octobre de 2010.

La participacion al concors es gratuita. Los membres de la jurada e los organizaires del concors seràn pas admeses a concórrer.

Article 3 : Las fòtos deuràn respondre al tèma qu'es estat causit e auràn d'èsser acompanhadas d'un tèxe e indicaràn lo luòc fotografiat en tot lo descriptiu e tanben, çò sentit pel candidat al moment de la presa de la fòto. Aquò pòt èsser una frasa, un tèxe d'al mens 15 linhas o un extrait de poèma. Lo tèxe pòt èsser escrit dins la lenga causida per l'autor (amb traduccion en francés o occitan).

Cada participant poirà provesir fins a doas fòtos al màxim.

Seràn al format 20x30, en color o negre i blanc o sèpia.

Article 4 : Lo participant aurà d'èsser l'autor de las fòtos que seràn liuras de tots dreits artistics o autres. Los competidors s'engatjan a garantir lo Cercle Occitan-IEO, la Lauseta contra tota accion que pòria èsser intentada al seu encontre per d'interessats eventuels. Auràn d'acceptar la reproduccion e l'aparicion de las òbras, e la citacion dels prenom e noms, notadament dins la premsa.

Article 5 : Los tiratges i los tèxtes auràn d'èsser depausats a l'Ostal Occitan de Pàmias al pus tard lo 06/11/2010. Seràn acompanhats d'un fulhet amb los nom, prenom, adreça i numèro de telefòn del participant. Tota fòto arribada aprèp lo 08/11/2010 serà eliminada del concors.

Lo tiratge fòto (amb lo tèxe) serà immediatament numerotat e lo bulletin d'inscripcion, atal coma lo fulhet portant las coordenadas, seràn plaçats dins un envolòpa tampada amb lo meteis numèro.

Article 6 : Totas las fòtos presentadas seràn expausadas a la Mediatèca de Pàmias del 10 al 21 /11/2010.

Los autors de las fòtos los poirà recuperar a l'Ostal Occitan de Pàmias aprèp lo 28/11/2010

« Una jurada, compausada de 5 personas, seleccionarà los laureats segon los critèris següents :

- **respècte del tèma,**
- **originalitat,**
- **qualitat e realitat de la presa de vistas (retòcs fantasiós a prosciure),**
- **estetica de la fotografia ».**

« Un prèmi del public serà tanben decernit. Lo public poirà, pendent l'exposicion, seleccionar son laureat en depausant lo numèro de la fòto dins una urna. »

Article 7 : Una jurada, compausada de 5 personas, seleccionarà los laureats segon los critèris següents :

- respècte del tèma,
- originalitat,
- qualitat e realitat de la presa de vistas (retòcs fantasiós a prosciure),
- estetica de la fotografia.

Las òbras màgers seràn premiadas per la jurada qu'atribuirà tanben los prèmis joventut (12-16 ans) e escolars (-de 12 ans).

Lors decisions seràn sens apèl. Las fòtos expausadas comportaràn pas lo nom de lor propietari, mas un numèro.

Un prèmi del public serà tanben decernit. Lo public poirà, pendent l'exposicion, seleccionar son laureat en depausant lo numèro de la fòto dins una urna.

La remesa dels prèmis se debanarà aprèp l'exposicion a la sala de las Carpilhas 09100 Pàmias, lo 20 novembre 2010 a 5 oras del vrèspe.

Article 8 : Los prèmis, d'un montan global de 250 èuros, poirà consistir en : maquina de fotografar, libres, dvd, tiratges o agrandiments fotografics...

Article 9 : Los autors des fòtos deuràn obténer totas las autorizacions necessàrias a prepaus de las personas fotografiadas. Las associacions Cercle Occitan-IEO e la Lauseta poirà pas èsser tengudas responsablas en cas de contestacion o de litigi.

Article 10 : La participacion al concurs implica l'acòrd dels participants respècte a l'acceptacion

del reglament aqueste, sens possibilitat de reclamacion per çò que n'es de la resulta. Las associacions organizadoiras de l'eveniment poirà pas èsser tengudas responsablas se, per cas de fòrça màger o per per una causa independenta de la nòstra volontat, devèm procedir a de cambiaments de datas o quitament se lo concurs es anulat.

Las associacions organizadoiras seràn pas responsablas dels retards o de las pèrdas de mandadís deguda als servicis postals. Tanpauc assumisson pas cap de responsabilitat quant a d'eventualas pèrdas o avaria de fòtos per de rasons independentas de lor volontat.

Article 11 : Los participants autorizan per avanci las associacions organizadoiras del Festival Occitan a publicar los noms e fotografias suls sites Internet de las associacions e a las utilizar dins tota manifestacion promocionala ligada al jòc aqueste e a d'eveniments mai. Conformadament a "la loi informatique et libertés du 6/01/1978", las coordenadas dels participants poirà èsser tractadas sus papièr o per tractament automatizat. Los participants dispausan d'un dreit d'accès, de rectificacion, e de radiacion de las donadas personalas amb una demanda escrita aprèp de las associacions organizadoiras.

Setembre de 2010

n° 150



La letra mesadièra

DE L'OSTAL OCCITAN D'ARIÈJA

93 car. Major 09100 PÀMIAS/05.61.69.60.96/ieo09@ieo-oc.org

AGENDA

Corses d'occitan

A Sant Quirc (bòrda Gròc) - Aprene a legir, escriure, parlar e cantar en occitan ; 2nd e 4^{en} dimars de cada mes. 05.61.69.65.25 (Patrici Stobeo) o patricestobeo@yahoo.fr

A Pàmias, Sant Joan del Falgar, Maseras, Bellerstar, Le Fossat, Foish, L'avelhanet, Saurat. IEO-Arièja : 05.61.69.60.96 o corsoccitan09@clubinternet.fr

Ràdios

Del diluns al divendres, a l'entorn de 8h20, 12h00 e 18h40 sus Ràdio *Transparence* (93.7 FM), *De còr e d'òc*, croniquetas prepausadas per l'IEO-Arièja.

Cada dissabte, a 14h00 - *La grana dins le bar-tàs*, sus Ràdio *Oxygène* 94.2 FM.

Animacions

Del 1^{er} al 15/09/2010 a l'Ostal d'Occitània a Tolosa - Mòstra sus « 150 ans de literatura 'expression occitana dins Arièja 1800-1950 ».

08/09/2010, a 18h30, a l'Ostal d'Occitània a Tolosa - Conferéncia sus « 150 ans de literatura d'expression occitana dins Arièja 1800-1950 » per Camilha Bilhac-Lassale. 05.61.69.60.96

10/09/2010, a Pinsaguèl - *Fat e Fòls ! Eric Fraj* en concèrt. Contacte : shibbol@orange.fr

11/09/2010, tota la jornada, a Lesinhan de las Corbièras (a l'Òrt de Joan, crosament Olonzac, N113) - Venda de tablèus de M. Averós. Contacte : 04.68.27.24.44 (P. Tailly-Averós)

18/09/2010, a 21h00, a Aurevila (sus la plaça) dins l'encastre del Campestral 2010 - *Lo Dalfin* en concèrt. Contacte : 05.61.76.30.29

25/09/2010, tota la jornada a Montagut de Plantaurèl - Passejadas del Plantaurèl amb lo grop *Revelhet*. 05.61.60.55.54 o p.respaud@laposte.net

01/10/2010, a 21h00 al Mas d'Asil (sala de las Fèstas) - *Nadau* en concèrt. Contacte : 05.61.65.30.55 o tindouldelafigo@wanadoo.fr

22-23 e 24/10/2010, al Fossat - Jornadas 100% occitanas (programa p. 4). Contacte : 05.67.44.35.27

Acamps

11/09/2010, a 9h00 a l'Ostal Occitan- Conselh d'Administracion de l'IEO-Arièja. 05.61.69.60.96

17/09/2010, a 20h30 a l'Ostal Occitan- Acamp del Cercle Occitan-IEO Prospèr Estieu. 05.61.69.60.96

25/09/2010, a 17h00 a Sent Guironç (anciana bibliotèca, costat Camp de Març, 2nd estanci) - Acamp d'informacion sus la creacion d'un cercle occitan-IEO



Lo mot del president de l'IEO-Arièja 150 numèros de La Letra Mesadièra

Après lo numèro 100, après los 10 ans, ara son los 150 numèros de *La Letra Mesadièra* qu'avèm lo plaser de vos senhalar. 150 numèros, aquò vòl dire mai de 12 ans e mièg de publicacion mesadièra. Me'n cal mercejar totas las personas qu'ac an rendut possible e qu'ac rendon possible ara meteis, es a dire l'ensemble de las personas que trabalhan a la produccion de la *Letra* que sián redactors regulars - e s'ameritan un brave mercé - o occasionals e personas qu'assegaran la mesa en forma e la difusion. Tanben, vòli rendre omenatge, en aquesta escasença, a doas personas que nos daissèron mas que comptèron fòrça per la nòstra *Letra* : Miquèl Averós que ne foguèt l'iniciator, e Cristian Duthil que creèt lo « Mot del president » coma lo coneissèm ara. Dempuèi lo començament, qualques cambiaments se son produïts - torni pas sus l'introduccion de la color ! - per arribar a una publicacion, modèsta, vertat es, mas plan regulara e servida per una equipa solida que permet, precisament, aquesta regularitat tant dins lo contengut coma dins la parucion. Aquò significa pas que res es pas de melhorar. Al contrari ; caldriá benlèu soscar a la presentacion de la *Letra*, consolidar la partida informacions e agenda per assegurar la vocacion informativa de tot çò que tòca a la lenga nòstra, trobar cronicaires... Mas, dins l'estat actual, me pensi qu'aquesta publicacion regulara es una mòstra materiala de la nòstra accion contunha e resolguda e, qué que ne siá, comptam pas de nos arrestar !

Montalion, vilatge occitan

Quand, en 1975, l'istorian francés Emmanuel Leroy Ladurie publiquèt çò que vendriá lèu un *best seller*, lo famós *Montaillou, village occitan*, aqueste Montalion èra pas un vilatge mai occitan que los autres mas segurament que l'editor se pensèt, a aquel moment, qu'un tal títol seriá vendeire. Que siá lo títol, lo subjècte, la notorietat de l'autor, en tot cas, lo libre aguèt un grand succès e Montalion foguèt mondialament conegut e la traduccion en anglés, publicada als Estats Units en 1979 (*Montaillou: The Promised Land of Error*) i ajudèt. 35 ans après, la municipalitat, gràcias a l'accion d'una montalionesa d'origina, Anna Maria Roth - que cal salutar - ven de plaçar panèls de senhalizacion en occitan. La dintrada del vilatge, segur, mas tanben panèls direccionals, de barris, de fonts, la Comuna, etc. Remarquem que se d'unes panèls son bilingües, los dels barris e de las fonts son pas qu'en occitan, coma se deu. Una iniciativa de far conéisser que menèt a l'inauguracion oficiala d'aquelas placas lo 13 d'agost passat, dins l'encastre d'un rescontre sus las lengas pirenenças. Es d'esperar que d'autres comunas menaràn un trabalh parièr.



Al Fossat : Reviradisses e colhonadas e Jornadas 100 % en occitan

Per la segonda annada, l'UDAC prepausèt son spectacle d'estiu del Fossat entièrament en occitan. L'an passat, la representacion de *Le Fòc a l'ostal* aviá conegut un grand succès. Encoratjats, decidiguèron de far, ongan, doas representacions en occitan de lor *Reviradisses e colhonadas* : encara un còp, çò que podiá èsser una escomesa, s'es plan escasut e foguèt un succès amb un teatre plen. Cal salutar, aquí tanben, aquela iniciativa qu'es una contribucion importanta per la promocion de la nòstra lenga e particularament nos cal salutar lo trabalh de totes los que l'an feita possible. L'UDAC, amb sos corses e taltièrs setmaniers d'occitan, sa dalhada, son spectacle d'estiu e ara sas jornadas 100 % en occitan, jòga un ròtle important dins lo domeni occitan per una vertadièra accion de proximitat qu'implica lo monde del canton e s'apièja sus una practica reala de la lenga. En octobre que ven, organizaràn las segondas jornadas 100 % en occitan e aquò tanben es de senhalar per son originalitat e son interès multiple. Gràcias a aquelas accions, es tota la populacion que se sent concernida per la promocion e la dignificacion de sa lenga e quines melhors ambassadors podèm aver ? Òsca, doncas, per tot aquò que contunharem de seguir, d'acompanhar e de sosténer.

E l'IEO d'Arièja ?

Setembre es lo mes de la dintrada escolara ; a l'IEO tanben es la dintrada dels corses pels adults que començaràn, se s'escatz plan, dins las meteissas condicions que l'an passat. Al cors del mes, ça que la, esperam que procedirem al recrutament d'un novèl emplegat que sa tasca serà, justament, un còp recrutat, d'assegurar e de desvolopar los corses pels adults mas tanben, dins la mesura del possible, taltièrs pels mainatges. A costat d'aquò, la primièra fasa del gròs trabalh de collectatge s'acaba e la reünion prevista al Conselh general lo 14 de setembre nos deuriá dire quina serà, d'ara endavant, la nòstra plaça dins aquel projècte, en particular dins la valorizacion del material reculhit. Del nòstre punt de vista, i a un trabalh important de restitution e de socializacion a far e i volèm jogar lo nòstre ròtle d'operator cultural e lingüistic pluridisciplinari. En Coserans, las causas se precisan : lo 25 de setembre, un acamp se farà a Sent Guironç per lançar un Cercle IEO. Seria, enfin, l'abotiment d'un long trabalh e lo començament d'una accion de proximitat dins aquesta part del departament ont las potencialitats son importantas. Per acompanhar l'espelison d'un Cercle IEO en Coserans, avèm inscrit dins los nòstres projèctes la reedicion reorganizada de la gramatica dels parlars occitans de Coserans del paure Jòrdi Ensergueix (Deledar) que foguèt secretari de la seccion d'Arièja de l'IEO abans sa tragica despartida. Espèri que tot aquò, aligat a las qualques accions ja enterprises en Coserans nos permeta de lançar una dinamica e una collaboracion amb los actors locals.

Enfin, coma ac anoncièri al Conselh d'Administracion tengut al mes de julhet passat, una reorganizacion del trabalh del burèu, del CA e de las comissions serà necessària per assegurar la perennitat e la continuitat de totes los afars que l'IEO mena en Arièja.

Istòria del te Istòria del temps

Un maridatge (seguida)

Tre l'alba del jorn tant esperat, las familhas novialas rambalhavan per pas tardivar. Le bestial recaptat, èra confisat a de vesins fisables e graciosats per la paga amb una còca e una botelha de vin petonejaire. Cadun a son ostal, les nòvis s'aprestavan amb l'ajuda e conselhs dels parents.

A l'epòca las familhas èran gaire alonhadas de mòda que degun n'èra tardièr e tot aquel monde charraire e nipat se trapava a l'ora dita davant la comuna pel grand eveniment. Al prètz d'un gaujós rambalh, les ainats ensajavan de se remembrar e d'impausar las leis tradicionals de la maridança plan sovent contradictòrias : le punt de depart e le cap de l'escortada, l'apariament dels cavalièrs e cavalièras, le costat ont se botan les òmes, la man o le menèl¹, les testimònis, la mainatjalha, las dragèas... Tot aquel ramat de detalhs competissián a la solemnitat d'una ceremònia plan escasuda e èra curiós de véser l'enavant d'aquelis rustes païsans per regaunhar² les us del bèl monde. Apuèi l'intervencion del conse, un vesin païsan, galejaire, un pauc quèc e desvariat per impausar le seriós, la ceremònia se contunhava plan segur a la glèisa per que d'aquel temps tot un cadun èra batejat, comuniat e confirmat.

Aquelas formalitats estrefèitas, les nocejaires tornavan a l'ostal de la nòvia ont una passada ricament ondrada de flors de l'òrt e de lèdra les esperava pel repais. Les convidats, totis païsans, èran de braves manjaires e de serioses beveires per compensar lor trimatge jornalier ; imaginatz plan que profitavan d'aquela mena d'escasença per s'asadolar e pintorlejar. La taulada gaujosa peltirava le repais entà las danças de la nuèit, en l'arropint per cançons, acolitradas³, istòrias, trincs, fantasiás d'unis pintats, galejadas e solaces darrèr la barralha o a l'estable de las vacas. En fin de vrespada, de la gafeta al pepin vièlh, òmes e femnas avián la cresta roja e la pança tibada. Tot s'acabava per l'escampativa dels nòvis cap a una alcòva secreta e solide amb las costumats moralejadoras de l'epòca cap a una vertadièra nuèit esposadissa sonque trebolada per la sopa alhada.

Un còp a "Lo Pibol" ont Volija maridava son filh al vilatge vesin, rapinaires profitèguen de la bòrda desenlotjaDa per panar. La mèstra agèc lèu fait de se n'avisar en agranant⁵ la polalha, mancava un parelh de tiron e doas musquetas. Gojats d'un vilatge vesin fusquèren suspectats e fusquèc decidit d'anar als mercats de Maseras e de Pàmias per verificar se les dits tiron n'i serián pas mercandejats. O va n'i èran pas ! Devián èsser tampats dins qualques parçons plan amagats de las agachadas nasejairas. Volija se devèc far una rason : i auriá mens de confit ongan !

Le maridatge passat e malgrat la festejada, l'endoman maitin apuèi una brèva clucada cadun èra a son trabalh. Sens cap de viatge de nòça, les nòvis entemenavan una vida novèla e besonhosa dins l'ostal parental ont sovent s'entutavan doas o tres generacions sens gaire d'intimitat. Atal dins la rutina de cada jorn anava la vida del parelhat entà l'avenent eveniment : una naissença, un defalh, o benlèu qui ac sap... le maridatge d'un mainat.

1 Pichon dit 2 *Parodier* 3 Apostrofadas 4 Sens degun 5 En balhant de gran

NB : una error s'es introducida dins l'episòdi precedent (*letra* n° 149) ; calia legir petonejaire e non molsós. Mercè de la vòstra compreneson

Libre

Après *A l'entorn d'un panièr*, sortit en 2009, Joan Baptista Fournié ven de publicar *Uòus e mòts* ont retrobam la Maria, la vendeira d'uòus sul mercat de Foish, en discussion amb un ramat de clients e d'amics que se succedisson. Aquò's la tresena pèça de teatre de l'autor que comencèt en 2008 amb *Joan XXII, papa en Avinhon* après quatre recuèlhs de contes e racontes que lo faguèron conéisser. I retrobam aquela lenga rica e plan manejada que caracteriza la pròsa de l'autor.


Sul mercat a l'entorn dels uòus, s'i parla de tot, de la vida vidanta, de l'actualitat, de politica tanplan...

J.B Fournié, *Uòus e mòts*, PyrèMonde/Princi Negue, 2010, 8,50 €

Comandar a PyrèMonde/Princi Negue - Quartier Loupien –

64360 MONENH

www.princi-negue.oxatis.com



LA GUÈRRA DE LAS DEMAISÈLAS EN ARIÈJA (1829-1872) fin

2) La tropa e las mesuras de repression :

Vesent que les jutjaments non davan pas grand causa, las autoritats que demandèren l'intervencion de l'armada.

Que venguèren 13 companhias d'infanteria res qu'andà l'arrondissement de Sent Guironç, en abril de 1830 (siá mes de 1.200 òmes). Qu'i cal ajustar 69 agents boscastièrs e 8 brigadas de gendarmariá. L'efectiu qu'arribèc a 2.000 personas.

Tot aquò andà combatre a pus près 5.000 demaisèlas en 1829-30 (8.000 en tot).

Las resultas que non furen cap a la nautor de la mobilizacion. L'armada que non pòt cap agir qu'aishús requisicion dels conses, e que sabèm qu'un flòc qu'ajudavan las demaisèlas. Que non i a cap pro armas, o que non son cap adaptadas (canons andà combatre la guerillà !). L'intendéncia que non segueish cap, indemnitats que son refusadas, le lotjament que pausa problèmas, la disciplina que dèisha a desirar.

De notar tanben las errors de tactica : perseguidas non organizadas, replec de las tropas o accions a retardament, efectius basadis tròp luènh dels incidents, maishanta preparacion a las embuscadas (les voltijaires, allòc d'èstre aishús plaça, que son casernadis a Sent Guironç). L'armada que s'empetèga dins sa pesantèra e, quand se tròba davant

Demaisèlas, soenh que demòra plantada aquí.

Doncas, incapabla de fèr grand causa, la tropa que non va cap servir qu'a punir.

3) La repression economica :

Andà arribar pr'aquò a condemnar aquelis revoltadis e totis les que les i ajudavan, las autoritats que decidèren que las tropas que lotjarián e minjarián en çò dels estatjants. Aquela mesura que fuc plan mal viscuda per las gents, praubis ja. De dia en dia que devenguèren miserablis, e mèma afamadis en qualquis endreits.

A mesura que le temps passèc, las causas que's calèm chiu a chiu. Que i agèc transaccions de passadas, ordonanças de presas andà reconéisher a las Demaisèlas qualquis dreits, e sustot plan amnistias dels condemnadis. Que fèc que les revoltadis qu'agèren l'impression d'aver ganhat contra las autoritats.

CONCLUSION

Le mecanisme d'aquela « guèrra » qu'é le d'una *jaumeria* (susmauta paisana), provocada per l'accumulacion d'interdiccions e d'entravas a una agricultura miserable : solevaments violentis, illusion d'una dictatura populara, ocupacion militar dels vilatges.

Aquela revòlta qu'agèc una dimension revolucionara modèsta : que li manquèc una ideologia e de bons menaires.

Que n'é cap estada una luta contra la classa dels possedents, mes una associacion d'interèsses que gropava totis les malcontentis. Tanlèu que'ls i sembla qu'an ganhat, las Demaisèlas que s'arrèstan.

Aquelas manifestacions que pareishen influenciadas pel Carnaval. Les pagesis que's son servidis de las costumats tradicionals carnavalescas, dins las façons de's vestir e de's mascar, mes tanben *en fòtre'n se* de las autoritats. Tot aquò amb fòrça bruches, musicas fotraladas adreçadas als gardas, carbonièrs, mèstres de las fòrgas. Las ordonanças e les jutjaments tanben que tien del Carnaval. E, se las Demaisèlas non creman las victimas, que'ls amenaçan, malmenan, abastonan, tot aquò andà poder tornar a un mond d'abans la Revolucion. Aquela «guèrra» que sembla que siá la darrèra en data de las revòltas paisanas. Mes qu'a benlèu inaugurat en França le sistèma de la guerillà. Uei, que demòra encara dins las mentalitats dels territòris concernadis coma la pròva qu'una societat testuda que pòt lutar contra l'Estat e sos representants.

Estagi d'occitan/immersion | corses | visita | conferéncia | activitats

les 22-23-24 d'octobre de 2010 al Fossat (Val de la Lesa – Arièja)

Divendres 22/10

18h00 : Aperitiu e presentacions

19h00 : Sopar portat per las familhas e velhada al Fossat

21h30 : Nuèit dins las familhas

Dissabte 23/10

8h00 : Dejunar dins las familhas

9h00 : Conferéncia « 150 ans de literatura d'expression occitana » (Patrici Pojada, IEO Arièja /Universitat de Perpignan)

10h30 : Leiçon practica (Olivier Mantel Flahault)

12h00 : Dinnar al Fossat

14h00 : Leiçon practica (Olivier Mantel Flahault)

16h00 : La frasa occitana (Renat Jurié)

18h00 : Sopar e nuèit dins las familhas

Dimenge 24/10

8h00 : Dejunar dins las familhas

9h00 : Lenga e musicalitat (Renat Jurié)

10h30 : Jòcs amb las familhas (Monia Allaya)

12h00 : Dinnar al Fossat

14h00 : Visita del conservatòri de las tecnicas e practicas ruralas (Fernand Vergé)

16h00 : Evaluacion de las jornadas, escambis de contactes, adius e lagremas...

120 € per persona tot comprés : participacion a las activitats, manjar e dormir.

Infomacion : udac.lefossat@gmail.com o

05.67.44.35.27 www.festilezeudac.sitew.com (site)

alfossat.wordpress.com (blòg), NB: Las 12 primièras

inscripcions seràn asseguradas. Las autras figuraràn sus una lista d'espèra.

L'AGENDA

Lo 15 de setembre, a Albi: represa dels talhièrs de cant (cada di-mèrcres a 17h30 al C.O.R), organizat pel Centre Occitan Rohegude; contacte: 05-63-46-21-43, centre-occitan-rohegude@orange.fr

Lo 16 de setembre, a Albi: represa dels talhièrs de literatura a 18h, al C.O.R, organizat pel Centre Occitan Rohegude; contacte: 05-63-46-21-43, centre-occitan-rohegude@orange.fr

Lo 17 de setembre, a Albi: represa dels talhièrs de convèrsa a 17h30, al C.O.R, organizat pel Centre Occitan Rohegude, contacte: 05-63-46-21-43, centre-occitan-rohegude@orange.fr

Lo 20 de setembre, a Albi: represa dels talhièrs de teatre: formacion al teatre amator en occitan, creacion d'una pèça, a 17h00, al C.O.R organizat pel Centre Occitan Rohegude contacte: 05-63-46-21-43, centre-occitan-rohegude@orange.fr

Lo 21 de setembre, a Albi: talhièrs de botanica (dins l'esperit de l'Amiral Rohegude, activitat ligant la botanica e la lenga occitana, a partir de las plantas del pargue Rohegude), a 17h30, al C.O.R; organizat pel Centre Occitan Rohegude, contacte: 05-63-46-21-43, centre-occitan-rohegude@orange.fr

Fins al 30 de setembre, a Castras a l'Ostal Azalais: exposicion de pinturas, a gratis « Lo caval » de Cathy Llorca, organizat pel Centre Occitan del País Castrés, contacte :05-63-72-40-61/

azalais@wanadoo.fr

setembre-octobre a Albi: exposicion de botanica de F. Durand « Plantas e flors en Occitània », al C.O.R organizat pel Centre Occitan Rohegude; contacte: 05-63-46-21-

43, centre-occitan-rohegude@orange.fr

Concors de fotografias a Pàmias a l'escasença del festenal occitan, data limita de depaus de las fotografias : 6/11/2010, organizat pel Cercle Occitan-IEO de Pàmias e la Lauseta contacte: 05-61-69-60-96, ostaloc09@club-internet.fr

A partir del 20 de setembre, a Pàmias, Foish, Belestar, L'Avelhanet, Maseras: represa dels corsos d'occitan organizats per l'IEO 09; contacte: 05-61-69-60-96, corsoccitan09@club-internet.fr

Del 20 de setembre al 3 d'octobre a Puègbonieu: exposicion: « una lenga, l'occitan » a las oras de dobertura organizat per l'IEO 31 contacte: 05-61-11-24-87 ieo31@com

Del 20 de setembre al 9 d'octobre, a Sèishes: exposicion: « Al temps de la Crosada » a las oras de dobertura, organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 ieo31@com

Del 20 de setembre al 6 d'octobre, a Tolosa: exposicion: « L'altra França e sas identitats pluralas » a las oras de dobertura, organizat per l'IEO 31, contacte : 05-61-11-24-87 / ieo31@com


Del 20 de setembre al 3 d'octobre, a Portet de Garona: exposicion: « lo Catarisme, cristianisme dels Bons òmes » a las oras de dobertura, organizat per l'IEO 31 contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Del 20 de setembre au 3 d'octobre, a Tolosa a l'escasença del Festenal Occitània: exposicion: « Al temps de la Crosada » de 10h00 a 18h00 a l'Ostal d'Occitània, organizat per l'IEO 31 contacte : 05-61-11-24-87 ieo31@com

Lo 21 de setembre, a Tolosa a l'escasença del Festenal Occitània: estrena de l'exposicion: « L'altra França e sas identitats pluralas » a 18h30, organizat per l'IEO 31 contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 22 de setembre, a Tolosa a l'escasença del Festenal Occitània: lectura: « Qualquas balas dins la pèl de Franc Bardou » a 18h30, organizat per l'IEO 31 contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 23 de setembre, a Tolosa a l'escasença del Festenal Occitània: teatre : « Occitània For Ever » a 20h00, organizat per l'IEO 31, contacte : 05-61-11-24-87 / ieo31@com,
Tarifas : 18, 14, 9 e 3,60€



Los 23 e 24 de setembre, a Castras: represa dels corses d'occitan, a l'Ostal Azalais, organizats pel Centre Occitan del País Castrés, contacte: 05-63-72-40-61 azalais@wanadoo.fr

Lo 24 de setembre, a Albi: conferéncia de Felip Durand « Plantes phares du pays d'Oc » au C.O.R, organizat pel Centre Occitan Rochegude, contacte: 05-63-46-21-43 centre-occitan-rochegude@orange.fr

Lo 24 de setembre, a Portet de Garona a l'escasença del Festenal Occitània: conferéncia: « Los catars, lo Temps dels cremadors » a 20h30, organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 24 de setembre, a Bossens a l'escasença del Festenal Occitània: teatre; « La Bestià » a 21h00, organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 ieo31@com, Tarifa : 7 €

Lo 25 de setembre, a Montagut del Plantaurel a l'escasença del Festenal Occitània: animacions, repais, musica, conte e balèti: « Les Passèjadas du Plantaurel » a partir de 8h00, organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 ieo31@com, Tarifas : 10 e 15€

Lo 25 de setembre, a Tolosa: Inauguracion del Festenal Occitània, a 16h30, organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 25 de setembre a Tolosa, a l'escasença del Festenal Occitània: passa-carrièra: « Bèstias e Personatges Totemics » a 17h30, organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 27 de setembre, a Cauçada (12 plaça *Notre-Dame*, sala n°2): dintrada del talhièr de lenga occitana amb Paul Burgan, a 18h, organizat per l'IEO 82, con-

tacte : 05-63-03-48-70/ieo82@orange.fr

Lo 28 de setembre, a Montalban (a la sala de projeccion de l'Ostal de la Cultura): dintrada dels talhièrs de lenga occitana amb Paul Burgan (avançats e començaires), a 18h, organizat per l'IEO 82, contacte : 05-63-03-48-70 ieo82@orange.fr

Lo 28 de setembre, a Tolosa, a l'escasença del Festenal Occitània, cinemà : "Bodega, buf de vida !" e "Aran dance", a 20h30, organizat per l'IEO 31 contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com tarifa : 5,50 €

Lo 28 de setembre, a Venèrca, a l'escasença del Festenal Occitània, « Los Orients d'Occitània » a 20h30, organizat per l'IEO 31, contacte : 05-61-11-24-87, ieo31@com

Lo 29 de setembre a Nalhós a l'escasença del Festenal Occitània, conte public jove: « L'estrangè estrangièr » a 14h30, organizat per l'IEO 31 contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 29 de setembre a L'Isla de Baish a l'escasença del Festenal Occitània, teatre public jove: « Rabiou Mahamane » a 15h30, organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 29 de setembre, a Puègbonieu, a l'escasença del Festenal Occitània, espectacle comic amb *Trabol* a 20h45 (3€), organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 29 de setembre, a Montalban, dintrada del talhièr de cant, a 18h30, a la sala de la *Comète* (580 av. François Mauriac).

Fin de setembre-debuta d'octobre, dintrada del talhièr d'acordeon a Montalban. organizat per l'IEO 82, contacte : 05 63 03 48 70 / ieo82@orange.fr

Lo 30 de setembre, a Rodés, presentacion dels corses d'occitan pels adults, a 18h30 a la Mission departamentala de la Cultura (avenguda Victòr Hugo), organizat per l'IEO 12 contacte: 05-65-68-18-75 /ieo12@ieo-oc.org

Lo 1^{èr} d'octobre, a Sent Joan del Falgar, serada lectura-contes d'autors ariegeses a 20h00 a la bibliotèca, organizat per l'IEO 09, contacte: 05-61-69-60-96 ieo09@ieo-oc.org

Del 1^{èr} al 29 d'octobre, a Sent Joan del Falgar, exposicion: « 150 ans de literatura d'expression occitana dins Arièja » a la bibliotèca, organizat per l'IEO 09, contacte: 05-61-69-60-96 / ieo09@ieo-oc.org

En octobre, passejada dins la *Fôret du Montagnol* amb Ives Carrièr, organizat pel Centre Occitan del País Castrés, contacte: 05-63-72-40-61 / azalais@wanadoo.fr

Lo 1^{èr} d'octobre, a Sèishes a l'escasença del Festenal Occitània, conferéncia : « La situacion geopolitica e culturala en Occitània a broa de la Crosada contra los Albigeses » a 20h30, organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 1^{èr} d'octobre, a Venèrca a l'escasença del Festenal Occitània, musica e cant amb *Mosaïca*, a 21h00, organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87/ ieo31@com

Lo 2 d'octobre, a Sent Lis a l'escasença del Festenal Occitània, animacion e balèti: Fèsta de la Catinon, a partir de 18h30, organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 2 d'octobre, a Montalban a l'escasença de Las Vendémias d'òc: conferéncia amb Anne Brenon (Pèire Autier, predicador catar, circumstàncias e fin del darrièr "revelh" del Catarisme en país d'òc a la debuta del sègle XIV), a 17h00 a

la sala de projeccion de l'Ostal de la Cultura, organitzat per l'IEO 82, contacte : 05 63 03 48 70 ieo82@orange.fr

Lo 2 d'octubre, a Albiàs a l'escasença de Las Vendémias d'òc: bal tradicional amb *Bassacada* a 21h00, a la sala St-Georges, organitzat per l'IEO 82, contacte : 05-63-03-48-70 ieo82@orange.fr

Los 2 e 3 d'octubre a Espaliu, participacion del cercle a l'operacion "Passatges" organitzada pels fogals rurals. Espaliu aculhís un seissantenat de personas vengudas de la region Miègjorn-Pirenèus per lor far descobrir un canton d'Occitània (aquel concèpte toristic es estat lançat qualques annadas i a per la Federacion regionala dels fogals rurals que ten a çò que la part occitana siague importanta dins la coneissença del parçan visitat). Contacte: lo Cercle Occitan d'Espaliu, 05-65-48-20-53 / gerard.ferrand4@wanadoo.fr

Lo 3 d'octubre, a Sent Lis a l'escasença del Festenal Occitània, animacions, repais e comic: « Fèsta de la Catinon » a partir d'11h00, organitzat per l'IEO 31, contacte : 05-61-11-24-87/ ieo31@com

Lo 3 d'octubre, a partir de 15h00, dins lo sector de Sent-Marçal (comuna de Montalban): passejada toponimica amb Paul Burgan, recepcion e animacion, organitzat per l'IEO 82 contacte : 05-63-03-48-70 ieo82@orange.fr

Lo 3 d'octubre, participacion del Centre Occitan del País Castrés a la Fièra de Braçac, organitzat pel Centre Occitan del País Castrés, contacte: 05-63-72-40-61 azalais@wanadoo.fr

Lo 4 d'octubre, a Vilafranca de Lauragués a l'escasença del Festenal Occitània, exposicion: « Una lenga, l'occitan » organitzat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

A partir del 4 d'octubre, a Tolosa e a l'entorn, represa dels corsos d'occitan a l'IEO 31, organitzats per l'IEO 31, contacte : 05-61-11-24-87 gdelves@ieo31.com

Del 4 al 8 d'octubre, al Fossat, Sent Joan del Falga, a Saurat, represa dels corsos d'occitan, organitzats per l'IEO 09, contacte : 05-61-69-60-96 / ieo09@ieo-oc.org

Del 5 al 16 d'octubre, a Fontsòrbas a l'escasença del Festenal Occitània, exposicion : « Al temps de la Crosada » organitzat per l'IEO 31 contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 5 d'octubre, a Castras, represa del talhièr de danças, a l'Ostal Azalais, organitzat pel Centre Occitan del País Castrés, contacte : 05-63-72-40-61 / azalais@wanadoo.fr

Lo 5 d'octubre, a Tolosa a l'escasença del Festenal Occitània, conferéncia: « L'istòria dels africans en Euròpa, la question del desbremb » a 18h30, organitzat per l'IEO 31. Contacte : 05-61-11-24-87, ieo31@com

Lo 6 d'octubre, a Murèth a l'escasença del Festenal Occitània, conte teatral pel public jove: « Jan de tròp » a 17h00, tarifa: 4€, organitzat per l'IEO 31, contacte : 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 6 d'octubre, a Tolosa a l'escasença del Festenal Occitània, teatre pel public jove : « Roue Libre » a 18h00, organitzat per l'IEO 31, contacte : 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 6 d'octubre, a Albi, serada occitana al cafè: « LA VIDA OCCITANA A ALBI DINS LAS ANNADAS 30 ». Las activitats de la primièra Escòla Roche-gude, dins lo vam de l'Escòla Occitana Tolosana e del Gai Saber, de Salvat a Bossac e Loïsa Paulin... Al Brussel's, 49 Lices Georges Pompidou, Albi. A partir de 20h30, organitzat pel Centre Occitan Roche-

gude contacte: 05-63-46-21-43 / centre-occitan-roche-gude@orange.fr

Lo 6 d'octubre, a Albi: represa dels talhièrs de descobèrta d'un libre, òbra causida ongan « L'ordinari del monde » d'Yves Rouquette, a 17h45, organitzats pel Centre Occitan Roche-gude contacte: 05-63-46-21-43 / centre-occitan-roche-gude@orange.fr

Lo 6 d'octubre, a Carmauç: represa dels talhièrs de cant, de 18h00 a 19h30, organitzats pel Cercle Occitan de Carmauç. Contacte: 05-63-46-21-43 centre-occitan-roche-gude@orange.fr

Lo 7 d'octubre, a Carmauç : represa dels talhièrs de convèrsa de 17h00 a 19h00, organitzats pel Cercle Occitan de Carmauç. Contacte: 05-63-46-21-43 centre-occitan-roche-gude@orange.fr

Lo 7 d'octubre a Fontsòrbas a l'escasença del Festenal Occitània : vernissatge, estrena de la mòstra "Al temps de la crosada" a 18h30, organitzat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 7 d'octubre, a Vilafranca de Lauragués a l'escasença del Festenal Occitània : vernissatge, estrena de l'exposicion "Una lenga l'occitan" a 18h00, organitzat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 7 d'octubre, a Vilafranca de Lauragués a l'escasença del Festenal Occitània : conferéncia « Païses occitans e catalans: meteissa astrada ? » a 20h30, organitzat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 7 d'octubre, a Tolosa a l'escasença del Festenal Occitània : cants polifonics amb *Lo Còr de la Plana* a 21h00 (14 e 10 €), organitzat per

l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 /ieo31@com

Lo 8 d'octubre, a Vilafranca de Lauragués a l'escasença del Festenal Occitània: espectacle comic amb *Padena*, a 20h30 (6€), organitzat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 /ieo31@com

Lo 8 d'octubre a Fontèsòrbas a l'escasença del Festenal Occitània: musica e cant amb *La Talvera & Silvèrio Pessoa*, a 21h00, organitzat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 /ieo31@com

Lo 8 d'octubre, a Masamet a l'escasença del Festenal Occitània: musica e cant amb *Dus de canta*, a 21h00 (8 e 4 €), organitzat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 /ieo31@com

Lo 8 d'octubre, a Tolosa a l'escasença del Festenal Occitània: musica e cant amb *Trio Joglar amb Delphine Aguilera*, a 21h00 (11 e 8 €) organitzat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 /ieo31@com

Lo 08 d'octubre, a Montalban a l'escasença de las Vendémias d'òc: projeccion de documentaris e cortmetratges en lenga occitana, de 20h30 a 22h00 a la sala de las conferéncias de l'Ostal de la Cultura, organitzat per l'IEO 82, contacte: 05 63 03 48 70 /ieo82@orange.fr

Lo 9 d'octubre, a Montalban a l'escasença de las Vendémias d'òc: conferéncia amb Josiane Bru « Los contes orals e literàris, exemples tirats del collectatge realizat pel Antònin Perbosc », a 17h00 a la sala de projeccion de l'Ostal de la Cultura, organitzat per l'IEO 82, contacte: 05 63 03 48 70 /ieo82@orange.fr

Lo 9 d'octubre, a Montalban a l'escasença de las Vendémias d'òc: serada de rire en occitan amb *Trabol*, a 20h30 a la sala St-Caprais, organitzat per l'IEO 82, contacte: 05 63 03 48 70 /ieo82@orange.fr

Lo 9 d'octubre, a Senta Gabèla a l'escasença del Festenal Occitània: estagis de danças tradicionals, a partir de 14h00, organitzat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 /ieo31@com

Lo 9 d'octubre, a Fontèsòrbas a l'escasença del Festenal Occitània: conte "Le Bal des Loups" per Patric Rochedy a 15h00, organitzat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 /ieo31@com

Lo 9 d'octubre, a Tornafuèlha a l'escasença del Festenal Occitània: musica e cant amb *Moussu T e lei Jovents* a 20h (18, 16 e 14€) organitzat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 /ieo31@com

Lo 9 d'octubre, a Sant Somplesi a l'escasença del Festenal Occitània: concèrt e balèti amb *Los d'Endacòm* a 21h00, organitzat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 /ieo31@com

Lo 9 d'octubre, a Alzenh a l'escasença del Festenal Occitània: balèti amb *Bouilleur de Sons* a 21h00 (5€), organitzat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 /ieo31@com

Lo 9 d'octubre, a Tolosa a l'escasença del Festenal Occitània: Lo Mercat d'Occitània, a partir de 10h00, organitzat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 /ieo31@com

Lo 9 d'octubre, a Senta Gabèla a l'escasença del Festenal Occitània: animacion, conte e balèti (10 €). Fèsta Occitana a partir de 14h00, organitzat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 /ieo31@com

Lo 9 d'octubre, a Rodés: Caminada per Rodés suls passes de Joan Bodon. Passejada per carrièiras amb lecturas de tèxtes suls lòcs descrites per l'autor. RDV 10 oras, ostal del patrimonni plaça Foch 12000 Rodés; organitzat per l'IEO 12, contacte: 05-65-68-18-75, ieo12@ieo-oc.org

Lo 10 d'octubre, a Santa Gabèla, a l'escasença del Festenal Occitània: Fèsta Occitana tota la jornada, animacion, exposicion, musica, repais e balèti (repais 15€), organitzat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 /ieo31@com

Lo 10 d'octubre, a Tolosa a l'escasença del Festenal Occitània: musica amb *l'Orquèstra de Cambra de l'Empordà* a 17h00 (12 e 9 €) organitzat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 /ieo31@com

Lo 10 d'octubre a Bressòls: Concèrt e participacion al bal del talhièr de cant de l'IEO 82 a l'escasença de la Fèsta dels grops folclorics de Tarn-e-Garona, organitzat per l'associacion *Culture et Traditions 82* (06 12 93 60 37)

Lo 10 d'octubre, a Crespinh: sortida del dimenge « Passejada » a Crespinh per visitar l'Ostal Joan Bodon, organitzat pel Centre Occitan Rochegude, contacte: 05-63-46-21-43 /centre-occitan-rochegude@orange.fr

Lo 12 d'octubre, a Rodés: « A la descobèrta d'una òbra »; se parlarà del libre de Magali Bizot-Dargent « Questions essencials e autreis escrits minusculs » I.E.O-edicions 2010 a 20h30 a l'Ostal del Patrimonni (plaça Foch), organitzat per l'IEO 12, contacte: 05-65-68-18-75 /ieo12@ieo-oc.org

Lo 12 d'octubre, a Murèth a l'escasença del Festenal Occitània: conferéncia « Lo catarisme en Occitània » a 20h30, organitzat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 /ieo31@com

Lo 13 d'octubre, a Tolosa a l'escasença del Festenal Occitània: conferéncia « La Cançon de la Crosada e Renat Nelli » per Franc Bardòu, a 18h30, organitzat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 /ieo31@com

Lo 14 d'octubre, a Carmauç: conferéncia « Jean Boudou », organizat pel Centre Occitan Rochegude, contacte: 05-63-46-21-43 / centre-occitan-rochegude@orange.fr

Lo 14 d'octubre, a Murèth a l'escasença del Festenal Occitània: Teatre « Aristofanada » a 20h30 (14, 12, o 7,50€), organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 15 d'octubre, a Shen (Chein-Dessus) a l'escasença del Festenal Occitània: musica, cant e repais amb *Lachez les Chiens e Les Bandoulets* a partir de 19h00 (5 o 12€), organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 15 d'octubre, a Tolosa a l'escasença del Festenal Occitània: musica « Crosada 213 » a 20h00 (8 €), organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 15 d'octubre, a Vilafranca de Lauragués a l'escasença del Festenal Occitània: cinemà « Lo frairòt d'Ugueta-La fugida-Chris-Actriu » a 20h30 (3 e 4€), organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 15 d'octubre, a Sèishes a l'escasença del Festenal Occitània: musica e cant amb *Nadau* a 21h00 (18 et 10€), organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com,

Lo 15 d'octubre, a Autariba a l'escasença del Festenal Occitània: musica e cant amb *Marilis Orionaa* a 21h00 (10 et 7€), organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 15 d'octubre, a Cap Découverte, a l'escasença del Festenal Occitània: musica e cant amb *ForrOccitània* a 21h00 (12 e 8€), organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 15 d'octubre, a Albi: represa dels corses de lenga, a 18h00 au C.O.R, organizat pel Centre Occitan Rochegude, contacte: 05-63-46-21-43 / centre-occitan-rochegude@orange.fr

Lo 16 d'octubre, a Murèth a l'escasença del Festenal Occitània: passa-carrièra amb : *Brankabodegaires* a 10h00, organizat per l'IEO 31, contacte : 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 16 d'octubre, a Murèth a l'escasença del Festenal Occitània: balèti amb *Xavier de la Torre e sos Convidats*, a 20h30 (5€), organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 16 d'octubre, Vilafranca de Lauragués a l'escasença del Festenal Occitània: balèti, festà occitana a 20h30, (15 e 18€), organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 16 d'octubre, a Cap découverte a l'escasença del Festenal Occitània: musica e cant « La Granda Nuèit d'Occitània » a 21h00 (16 e 12€), organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 16 d'octubre, a Sent Pau de Jarrat (Arièja) a la bibliotèca: serada lectura, organizat per l'IEO 09, contacte: 05-61-69-60-96 / ieo09@ieo-oc.org

Lo 16 d'octubre, a Crespinh: visita de l'Ostal Joan Bodon, organizat pel Cercle Occitan de Carmauç, contacte : 05-63-46-21-43/ centre-occitan-rochegude@orange.fr

Lo 16 d'octubre, a Albi: conferéncia amb UPT «L'òbra de Joan Bodon» per Ramon Ginouillac e Miquèl Tayac a 16h00, organizat pel Centre Occitan Rochegude, contacte: 05-63-46-21-43 / centre-occitan-rochegude@orange.fr

Lo 17 d'octubre, a Vilafranca de Lauragués a l'escasença del Festenal Occitània: mercat e animacions, festà occitana de 9h00 a 18h00, organizat per l'IEO 31, contacte : 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 17 d'octubre, a Riumas a l'escasença del Festenal Occitània: cants polifonics amb *Balaguèra* a 18h00, organizat per l'IEO 31, contacte : 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 21 d'octubre, a Tolosa a l'escasença del Festenal Occitània: debat « Lo teatre d'òc en question » a 20h30 (10 e 6 €), organizat per l'IEO 31, contacte : 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 22 d'octubre a Aigafonda a l'escasença del Festenal Occitània: musica e cant amb *Navid'l* a 21h00 (8€), organizat per l'IEO 31, contacte : 05-61-11-24-87 ieo31@com

Lo 22 d'octubre, a Carmauç: serada occitana amb los *ancians de Victòr Hugo e Gambetta*, organizat pel Cercle Occitan de Carmauç, contacte: 05-63-46-21-43 centre-occitan-rochegude@orange.fr

Lo 22 d'octubre, a Auriac de Vèndinèla a l'escasença del Festenal Occitània : espectacle comic amb *Trabol* a 21h00 (2€), organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 23 d'octubre, a Aigafonda a l'escasença del Festenal Occitània: animacions, exposicion e repais « Plaser de Davalada », tota la jornada, organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 23 d'octubre, a Tolosa a l'escasença del Festenal Occitània: cants polifonics amb *Balaguèra* a 18h00, organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 23 d'octobre, a Tolosa a l'escasença del Festenal Occitània: musica, balèti e repais « Nuèit d'Africa – Came'òc » a 20h00 (20, 15, o 10€), organizat per l'IEO 31, contacte: 05-61-11-24-87 / ieo31@com

Lo 23 d'octobre a Albi, « Descobèrtas al COR » (lecturas de tèxtes - evocacion d'un autor conegut o desconegut, d'aicí o d'endacòm, amb, a la fin, l'aperitiu!). *Auguste Delfau* per la còla del COR a 17h30-18h30 organizat pel Centre Occitan Rohegude, contacte : 05-63-46-21-43 / centre-occitan-rohegude@orange.fr

Lo 23 d'octobre a Carbona: conferéncia "Cathares un destin inachevé" per Olivèr de Robert, a 20h30 a la sala de las fèstas, organizat per Cercle Occitan de Carbona, contacte : 05-61-97-35-04 / michel.peze0456@wanadoo.fr

Lo 27 d'octobre, a Rodés: caminada per Rodés suls passes de Joan Bodon. Passejada per carrièras amb lecturas de tèxtes suls lòcs descriches per l'autor. RDV a 14h30 a l'Ostal del Patrimòni (plaça Foch), organizat per l'IEO 12, contacte: 05-65-68-18-75 / ieo12@ieo-oc.org

novembre-dецembre, a Albi: exposicion Bodon « Las filhas » organizat pel Centre Occitan Rohegude, contacte: 05-63-46-21-43, centre-occitan-rohegude@orange.fr

Novembre, a Carmauç: estagis de cants « Nadalets », organizat pel Cercle Occitan de Carmauç, contacte: 05-63-46-21-43 / centre-occitan-rohegude@orange.fr

Lo 5 de novembre, als Pujòls dins Arièja (bibliotèca): vernissatge de l'exposicion "Los amics de Joan de l'ors" a 18h30, organizat pel Cercle Occitan-IEO de Pàmias e la Lauseta, contacte: 05-61-69-60-96 / ieo09@ieo-oc.org

Del 5 al 28 de novembre als Pujòls dins Arièja (bibliotèca); exposicion "Los amics de Joan de l'ors", organizat pel Cercle Occitan-IEO de Pàmias e la Lauseta, contacte: 05-61-69-60-96 / ieo09@ieo-oc.org

Lo 6 e 7 de novembre, a Carmauç: « Imagine Carmaux », participacion del Cercle Occitan de Carmauç, contacte: 05-63-46-21-43, centre-occitan-rohegude@orange.fr

Lo 13 de novembre, tre 15h30: conferéncia « Église de la Musèu Joan Jaurès Platé... comme si vous étiez » amb Joan-Pèire Carme, Joan Ouradou e Aimat Balssà e exposicion sus la glèisa de la Platè a l'Ostal Azalaïs, organizat pel Centre Occitan del País Castrés, contacte: 05-63-72-40-61, azalais@wanadoo.fr

Lo 13 de novembre a Albi: « Descobèrtas al COR » (lecturas de tèxtes - evocacion d'un autor conegut o desconegut, d'aicí o d'endacòm amb, a la fin, l'aperitiu!) *Paul-Louis Grenier* per la còla del COR de 17h30 a 18h30, organizat pel Centre Occitan Rohegude, contacte: 05-63-46-21-43 / centre-occitan-rohegude@orange.fr

Los 13 e 16 de novembre, a Castres: formacion a las lengas romanas amb Xavièr Bach 10h/12h e 14h/16h, organizat pel Centre Occitan del País Cas-

trés, 05-63-72-40-61 / azalais@wanadoo.fr; Tarifa: normal 12 €, redusit 10 €, - de 12 ans a gratis

Lo 19 de novembre, a Pàmias a l'escasença del Festenal Occitan de Pàmias, a 18h00: inauguracion del festenal, 21h00: serada teatre en partenariat amb l'AFTHA. « Paradis, etc », una creacion originala bilingua occitan-francés per *Art Compagnie* a la sala del Jòc del Malh, organizat pel Cercle Occitan-IEO de Pàmias e la Lauseta, contacte: 05-61-69-60-96 / ostaloc09@club-internet.fr

Lo 20 de novembre, a Pàmias a l'escasença del Festenal Occitan de Pàmias, a la sala de las Capèlas de 10h00 a 18h00: Forum de las lengas (tèma: lo viatge); 15h00: projeccion del filme « En viatge »; 17h00: remesa dels prèmis del concors fòtos; restauracion possible sur place (5€), a la Mediatèca a 11h00: lecturas e cants (tèma: lo viatge), a la sala del Jòc del Malh a 19h30: repais meridional; 21h00: concèrt-bal tradicional amb *Aigarèla*, organizat pel Cercle Occitan-IEO de Pàmias e la Lauseta, contacte: 05-61-69-60-96 / ostaloc09@club-internet.fr

Lo 20 de novembre a Albi: conferéncia amb UPT « L'Occitània vista de defòra » per Joan Thomas a 16h00 au COR, organizat pel Centre Occitan Rohegude contacte : 05-63-46-21-43 centre-occitan-rohegude@orange.fr

Lo 20 de novembre a Carbona, "L'autonada de Carbona", balèti amb *Revelhet* a 21h00 a la sala de las fèstas, organizat pel

Cercle Occitan de Carbona, contacte: 05-61-97-35-04 / michel.peze0456@wanadoo.fr

Del 10 al 20 de novembre, a Pàmias (mediatèca): exposicion de las fotografias del concors organizat pel Cercle occitan-IEO de Pàmias e la Lauseta, contacte: 05-61-69-60-96 / ostaloc09@club-internet.fr

Lo 21 de novembre, a Pàmias a l'escasença del Festenal Occitan de Pàmias, a la sala del Jòc del Malh a 15h00: conferéncia-debat a l'entorn del collectatge "Memòrias d'Arièja" 2010; 17h00: concèrt amb *Christian Almerge* del grop "Test" e sos musicians, organizat pel Cercle occitan-IEO de Pàmias e la Lauseta, contacte: 05-61-69-60-96 / ostaloc09@club-internet.fr

Lo 24 de novembre, a Albi (al Brussel's, 49 Lices Georges Pompidou): serada occitana al cafè « MARRIDAS BESTIAS! » Lops, colombas, anhèls e autras bestiòtas de bona o marrida reputacion., a partir de 20h30, organizat pel Centre Occitan Rohegude, contacte: 05-63-46-21-43 / centre-occitan-rohegude@orange.fr

Lo 26 de novembre als Pujòls dins Arièja (bibliotca): serada a l'entorn del conte "Joan de

l'Ors" a 18h30, organizat pel Cercle Occitan-IEO de Pàmias e la Lauseta, contacte: 05-61-69-60-96 / ostaloc09@club-internet.fr

Lo 27 de novembre, a Carmauç: fèsta interculturala, participacion del Cercle Occitan de Carmauç, contacte : 05-63-46-21-43 centre-occitan-rohegude@orange.fr

Del 30 de novembre al 10 de decembre, a Belestar (bibliotèca): exposicion « 150 ans de literatura occitana en Arièja », en omenatge a Andrieu Lagarda, organizat pel Cercle Occitan-IEO del País d'Òlmes, contacte: 05-61-03-10-29 ieo.delpaisdolmes@orange.fr

En decembre: Descobèrta del trinchon de la Platè e concèrts de Nadalets, organizat pel Centre Occitan del País Castrés, contacte: 05-63-72-40-61 / azalais@wanadoo.fr

Lo 4 de decembre, a Belestar (bibliotèca) inauguracion de l'exposicion « 150 ans de literatura occitana en Arièja », en preséncia d'Andrieu Lagarda amb lecturas publicas de tèxte d'En.Lagarda, organizat pel Cercle Occitan-IEO del País d'Òlmes, contacte : 05-61-03-10-29

[10-29/ieo.delpaisdolmes@orange.fr](mailto:05-61-03-10-29)

Lo 7 de decembre, a Albi (al Pré En Bulle): « A Propos de la lenga »; Poesia de Joan Bodon amb ARPO, organizat pel Centre Occitan Rohegude, contacte: 05-63-46-21-43, centre-occitan-rohegude@orange.fr

Lo 8 de decembre a Albi, SOLENCA nadalenca a Pratgrausals, au C.O.R, organizat pel Centre Occitan Rohegude, contacte: 05-63-46-21-43 centre-occitan-rohegude@orange.fr

Del 14 al 17 de decembre, a Castras: setmana de sensibilizacion e de preparacion a la Dictada, a l'Ostal Azalais, organizat pel Centre Occitan del País Castrés, contacte: 05-63-72-40-61 azalais@wanadoo.fr

Lo 17 de decembre, a Carmauç: Concèrt de Nadalets, organizat pel Cercle Occitan de Carmauç, contacte: 05-63-46-21-43/centre-occitan-rohegude@orange.fr

Lo 31 de decembre, a Castras: ressofet occitan a la sala Loisa Paulin, organizat pel Centre Occitan del País Castrés, contacte: 05-63-72-40-61 /azalais@wanadoo.fr

Los contactes de las Seccions e Cercles de l'IEO Miègjorn-Pirenèus

ARIÈJA

**Seccion departamentala
e Cercle Occitan de Pàmias :**

Local : Prospèr Estieu Pamiers
Contacte : Hélène Laffont
Adreça : 93 rue Major 09100 Pamiers
Tel : 05-61-69-60-96/Mèl : ieo09@ieo-oc.org

Cercle local de L'Avelhanet :

President : Jean-Claude OURADOU
Tel : 05.61.03.10.29 (dom)/mèl : ieo.delpaisdolmes@orange.fr

Cercle local de Foish :

Cercle local de Foish : adreça locala :
Foyer Léo Lagrange 16 rue Noël-Pierre Vidal 09000 Foix
Presidenta : ORAIN Claudine,
Tel : 05-61-01-13-10/ 06-84-99-85-16/ Mèl : cercleoc@orange.fr

AVAIRON

**Seccion departamentala
e Centre Cultural Occitan de
Roèrgue :**

Local : Ostal del patrimòni
Contacte : Brigitte Médard
Adreça : Place Foch 12000 Rodez
Tel : 05-65-68-18-75/ Mèl : ieo12@ieo-oc.org

Cercle local d'Espalion :

President : Gérard FERRAND,
Tel : 05-65-48-20-53/Mèl : gerard.ferrand4@wanadoo.fr

Cercle occitan deu vilafrancat

President : Jacki TEN,
Tel : 05-65-45-56-04, Mèl : jaconet.oc@wanadoo.fr

GARONA-NAUTA

Seccion departamentala

Local : IEO 31
Contacte : Gaëlle Pujol
Adreça : Ostal d'Occitània, 11 rue Malcousinat 31000 Toulouse
Tel : 05-61-11-24-87/ Mèl : ieo31@ieo31.com

Cercle local de Legavin

Ostau de la Sava al Toch : 96 avenue de Gascogne, 31490 Leguevin
Tel : 05-61-86-70-20
Mail : ostausavatoch@orange.fr

Cercle local de Carbona

President : Michel Pezé,
Tel : 05 61 97 35 04
Mèl : michel.peze0456@wanadoo.fr

GÈRS

Seccion departamentala

Contacte : Georges NOSELLA

Adreça : 5 rue Lamartine 32000 Auch

Tel : 05-62-61-88-08/Mèl : naveras.d-aci@wanadoo.fr

Cercle local de L'Isla de Baish, Carnaval Gascon

President Yves SENECAI,

Tel : 05-62-07-14-94/ Mèl : carnavalgascon@orange.fr

ÒLT

PIRENÈUS-NAUTS

President : Roger LASSAQUE,

Tel : 05-65-24-62-82/Portable : 06-81-28-62-97/Mèl : rlasaca@aceoc.org

TARN

Seccion departamentala :

Local : Nosaus de Bigòrra

Adreça : Mairie, place du Padouen 65350 Bouilh-Péreuilh

Tel : 05-62-93-04-65/Mèl : ieo65@ieo-oc.org

Local : IEO Tarn

Adreça : 3 rue de la Torque 81120 Réalmont

Tel : 05-63-79-06-67/Mèl : ieo81@ieo-oc.org

Centre Cultural Occitan d'Albigés

Local : Centre Cultural Occitan d'Albigés

Contacte : Nathalie Magne

Adreça : 28, carrièra Rochegude, 81000 Albi

Tel : 05-63-46-21-43/Mèl : logrifol@wanadoo.fr

Centre Occitan del País Castrés :

Local : Azalais

Contacte : Isabelle Còsta

Adreça : 6 rue du Consulat 81100 Castres

Tel : 05-63-72-40-61/ Mèl : azalais@wanadoo.fr

Cercle local de Caramauç :

Presidenta : Marie-France RAVAILLE-BROUARDELLE,

Tel : 05-63-76-21-10/ Portable : 06-81-17-06-22/

Mèl : danielbrouardelle@wanadoo.fr

TARN E GARONA

Local : Antonin Perbosc

Contacte : Martine Serres

Adreça : 307 avenguda de Montech 82000 Montauban

Tel : 05-63-03-48-70/ Mail : ieo82@ieo-oc.org

IEO NACIONAL

Local :

Contacte : Cathy Lacroix, Adreça : Ostal d'Occitània,

11 rue Malcousinat 31000 Toulouse

Tel : 05-34-44-97-11/ Mèl : ieonacionau@hotmail.com

IEO MIÈGJORN-PIRENÈUS

Local :

Contacte : Sebastian Pugin, Ostal d'Occitània

11 rue Malcousinat 31000 Toulouse

Tel : 09.62.56.09.91/ 06-82-23-44-55/ Mèl : ieom-pireneus@ieo-oc.org

Las emissions de ràdio.

IEO ARIÈJA

- De còr e d'òc, sus "*Radio Transparence Foix*", cronica quotidianas cortas, difusadas tres còps per dia : 8 h 15, 12 h 00, 14 h 30.

Cercle occitan deu vilafrancat

- Las passejadas occitanas, sus CFM, cada dijaus e dimenge (lhevàt a l'estiu).

Cercle local de Carbona

- Escotatz, sus "*Radio Galaxie*", cada dissabte a 10 oras deu matin, e cada di me cres redifusion. Escotatz, seguida de l'actualitat institucionala cada dissabte, seguida de l'Actualitat culturala (tot açà per les be nevòls dèu cercle).

Cercle local de Legavin

- Occitania, sus « *radio de la Save* » Emission mesadièra, difusida 4 còps per mes.

IEO GÈRS

- Participacion mensua a las devisadas, au parrat de "las matiadas" de Ràdio País, de 7 oras a 10 oras deu matin, <http://www.radio-pais.com/>

IEO Centre Cultural Occitan d'Albigés

- Participacion a las emissions seguentas sus "*Radio Albigés*":
« Setman'òc » : lo matin a 8 e mièja e lo repic a 15 e mièja
« Bal Occitan » : dimars a 10 o 30, e represa a 17 oras, dijòus 19o30, dissabte 20 oras
« Tròç de Lenga » : diluns, dimècres, divendres a 9 oras, dimars, dijòus, dissabte a 2 oras, dimenge a 9 oras, mièjorn e mièg, e 4 o30
« Un còp parlèron » : dimècres 10 oras 30, divendres 19 oras 30
Dans l'air du Temps » : dimars 11 oras, divendres 14 oras, dimenge 7 oras 30
<http://www.radioalbiges@wanadoo.fr>

IEO TARN E GARONA

- Aquí va plan, sus "*Radio Association*", cada divés de mieidia a 13 oras,

Los sitis internet.

www.ieo12.org

Lo siti de l'IEO d'Avairon:

- Activitats,
- Presentacion
- Diccionari de Cantalauza
- Ressoras

www.ieo31.net

Lo siti de l'IEO 31:

- Actualitat
- Eveniments
- Cors d'Occitan
- l'IEO 31
- l'Occitan

www.ieo65.com

Lo siti de l'IEO 65:

- Arcuelh
- Ligams
- Actualitats
- Galeria de fotòs e restitucions de collectatges
- l'IEO 65
- Agenda
- Edicion IEO

[http://ieo-oc.org,](http://ieo-oc.org)

Lo siti de l'IEO:

- Presentacion
- Sectors e associacions afiliadas
- Edicions IDECO
- Administracion
- Adesions
- las seccions
- Anem Occitans
- contactes

www.paginas-occitanas.com

Lo siti de las Paginas Occitanas:

- Presentacion
- Trobar de libres en occitan
- Actualitats
- Ont aprene l'occitan ?
- Un servici dins la lenga

<http://aprenemloccitan.free.fr>

Lo Siti d'aprenem l'Occitan:

- Actualitats
- Paca
- Lengadòc
- Mieidia-Pirenèus
- Aquitània
- Nòrd-Occitània